

«Норуот
күүһэ —
көмүөл
күүһэ!»

ЭНГСИЭЛИ

2012 сыл
Сэтинньи
28 күнэ
Сэрэдэ №158-159
(10751)

1935 сыл алтынны 5
күнүгэр төрүттэммитэ

Нам улуунун хаһыата

1996, 2005, 2009 сылларга
«Сыл бастын» хаһыата»

БЭБЭҺЭЭ... БҮГҮН... САРСЫН...

Улуус баһылыгы
мунһабыттан
бэлиэтээһиннэр

ОГПН начальнига Н.А. Парников республикада буолбут 2 улахан баһаар туһунан иһитиннэрдэ. Ол курдук Сунтаар улуунун Сарданга нэһилиэгэр баһаарга 2 оҕо, Мархаҕа 4 оҕо уокка былдыаммыт. Оҕолору дьыаҕа соҕотхуу хаалларар сокуонунан боулар, өйдөтөр үлэни ыгытааха наада дьин Николай Алексеевич эттэ. Саҕа дьыллаабыгырааһынныктар иннилэринэ уонна кэмигэр ОГПН рейдэлэри оноруоҕа.

Роспотребнадзор иһитиннэригинэн ОРВИ-нан 171 киһи ыалдыбыт, бу эпидбурдуктан 29%-нан намыһах. Элбэх киһи 1 Хомустаахха, Таастаахха, Үөдэйгэ ыалдыбыт. Таастаах оскуолатыгар үөрэнээччилэр 50%-ра ыалдыан сэтинньи 20-26 күннэригэр карантин биллэриллбит. Маны таһынан 4 ветрянка, 1 сифилис бэлиэтэммит, 1 киһини ыт ытырбыт.

ТХУ начальнига В.Г. Алексеев иһитиннэригинэн 3680 тонна үүт туттарыллан былаан 86%-на тэҥнэспит, арыы былаана 82% туолбут. Правительствотүһэрбит былааныгар сибииннэни иити, арыыны оноруу, бурдугу, оҕуруот аһын үүннэри былааннара туолбатахтар.

Сэтинньи 24 күнүгэр И.С. Гаврильев аатынан Нам 1 №-дэ эх орго оскуолатын 140 сыллаах үбүлүөйэ бэлиэтэммит. Бу күн поликлиника үлэҕэ кирибитин бэлиэтээһин, ол иннинэ тыа хаһаайыстыбатын күнэ буолбуттар. 1 Хомустаахха сэтинньи 23 күнүгэр участкавай балыһа аһыллыбыт. Бэтинсэҕэ Хамаҕатта баһылыга И.Н. Максимов, субуотага 2 Хомустаах баһылыга А.К. Дмитриев дуоһунастарыгар кирибиттэр.

Бу нэдиэлэҕэ сэтинньи 28 күнүгэр улуус сэбиэтин сессията, бэтинсэҕэ үлэ уонна социальнай сайдыы министровотын коллегията, ахсынныга тыа хаһаайыстыбатын министровотын коллегията былаанналар.

Бэлиэтээнэ В. РЫКУНОВА

Депутат – норуот киһитэ

БУДУ ХАРЫСТААН

Модут нэһилиэгин быыбардааччылары уонна булчуттара киһи булка быраабын толору билинэр уонна булт ресурсатын харыстыыр инниттэн «Олохтоох бэйэни салайыны уорганнарыгар булт эйгэтигэр сыһыаннаах сорох государственной боломуочуйаларын бизири» туһунан улуус мунһабын депутата С.И. Тоскин Ил Түмэҥгэ киллэрбит этиитин өйүүбүт. Итиэннэ СР президенигэр уонна правительствотыгар сокуону ылыналларыгар кэккэ этилэри киллэрдибит.

Сокуон чэрчитин онорууга анал хамыһына тэрийэргитигэр. Ол хамыһынаҕа сударыстыбаннай былаас уорганнарыттан, олохтоох бэйэни салайыны уорганнарыттан уонна булчуттартан тэҥ ахсааннаах дьону сүүмүрдээн киллэрэн үлэлэтиэххэ. Табыллыан сөп этэ дьин түмүктүүбүт.

И. УВАРОВСКОЙ,

улуус сэбиэтин депутата

Ыл — ыччатынан

Лесхоз маастара. Сорохтор «ээ, престижнэйэ суох...» диэхтэрин сөп эрэри, тустаах үлэһит сөптөөх хайысханы булбут, эйгэтэ тэриллибит буоллаҕына, «престижнэйиттэн» тутулуга суох тирэхтэнэ түһэр. Итиэннэ ханнык баҕар үлэ, идэ олоххо туһалаах. Мин бүгүн ааҕааччыларбар Намнааҕы ойуур хаһаайыстыбатын эдэр участкавай лесничийин

ЭДЭР ЛЕСНИК

нэни хонтуруоллууллар уо.д. Александр: «Сайынын баһаарга сылдыабыт. Күһүн, саас ойуур ыраастааһыныгар үлэлибит. Санитарнай-чэбдигирдэр кэрдиллэри тэрийэн, ол-бу бөхтөн-сыыстан ойууру ыраастыбыт. Кэтээн көрдөхпүнэ, кырдыаҕас маастар ойууру сириллэр, кинилэри эрдэ туһаҕа таһаарыахха наада. Кэнники сылларга элбэх

буоллаахха, ортоһуор. Мас кэрдэ-эччилэр дэлээнэлэрин ыраастыахтаахтар, баһаартан куттала суох ыйдарга (саас, күһүн) уматыхтаахтар. Син чөмөхтөөбүт буолаллар эрэри, уоттууллара кыаллыбат.

Оттон хамнаһым туһунан эттэххэ, наһаа элбэҕэ суох. 12 тыһ. солк. Ол гынан баран ый ахсын кэлэр, күүттэрбэт, хойутаабат,



туһунан сэхэргим.

Белолубскай Александр Анатольевич — 27 саастаах, Нам олохтооҕо. Кэргэннээх, түөрт оҕолоохтор. Идэтинэн — учуутал. ХИФУ ВГФ-тын бүтэрэн географ буолбута. Ол эрэри идэтинэн үлэ көстүбөккө, биридэ күн учууталлаабакка, 2009 сылтан Намнааҕы ойуур хаһаа-

баһаардар тураннар, умайбыт сир наһаа элбээтэ. Улуус картатын көрдөххө, бүгүһүнү горельник, ону барытын ыраастыахха диэтэххэ элбэх үлэ наада.

Мас кэрдитэ маассабайдык саас саҕаланар. Бу кэмгэ нэһиликтэринэн сири-уоту тийэн көрөбүт-истэбит. Бэс

онон эрэллээх. Кылаабынайа уоппар, газпар, детсадпар тийэр. Манна 1, 5 тыһ. солк. оҕолорбут пособиета, субсидия харчыта эбиискэлэһэр», — дьин эдэр лесник үлэтин-хамнаһын туһунан кэпсиир. «Учууталлаабатаххыттан кэмсиммэккин дуо?» — дьин ыйгытыга: «Суох. Чаһынан, расписаниенан сылдыар мин аналым буолбатах. Билинги үлэбин ордоробун. Төһө да ойуур маастара анал үөрэм сиһин иһин, географ идэлээҕим элбэҕи туһалыыр, сиргэ-уокка, картографияҕа сыһыаннаахпын, онон уопсай өйдөбүл баар. Итиэннэ хас да сыл үлэлээн син уопутурдум диэххэ сөп. Ханнык да үлэҕэ практика бастакы миэстияҕэ турар дии саныбын. Лесник — производство салаатын идэлэриттэн биридэстэрэ. Эр киһи үлэтэ уонна төгүрүк сыл мэлдьи айылҕалыын алтыһар, сиргэ-уокка сылдыартан үчүгэй туюх баар буолуо?».

БЫР-БААЧЧЫ ЫАЛ

Эдэр лесникпит кэргэнэ учуутал. Түөрт кыыстаахтар, онтон үһэ — игирэлэр. Бу киһи айылҕатыгар, айылгытыгар даҕаны сэдэхтик тосхойор көстүүнү улуус дьаһалтата сөптөөхтүк өйөөбүтэ. Ол курдук элбэх оҕолоно түспүт эдэр ыалга буор босхо уһаайба анаан, дьыт тутан бирибитэ. Субсидиянан, уот, гаас киллэттэрбиттэрэ, онон биридэ сайын иһигэр 8x11-дээх дьыэни дьэндэтэн кэбиспиттэрэ. Ыаллар сыһыа-бааһа бэйэлэрин күүстэринэн баанньык, гараж, олбуор туттубуттар. Элбэх оҕолооһу ыалга тимири көлө булгуччулааҕа, наадалааҕа таайан массыналаммыттар.

Бу курдук олохторугар сөптөөх хайысханы тутуһан, онуларын булбут эдэр ыаллар туһунан хаһыат суруйарын сөбүлүүр. Кинилэр былааннаан, толкуйдаан, үлэлээн-хамсаан биридэ саастылаахтарыгар кэпсэлгэ сылдыаллар. Онон Белолубскайдар олохторун холобура — эдэр ыалга!

Л. УВАРОВСКАЯ

ТУОХ? ХАННА? ХАҤАН?

Киин балыһа
сонуннарыттан

Сэтинньи 23 күнүгэр сана үлэли кэлбит эдэр специалисттары кытта улуус баһылыга А.И. Ильин көрүстэ. Манна эдэр специалисттары олохсута хааллартыыр туһуттан дьыа-уот, учаастагы көрүү боппуруостара ырытылыннылар.

Сэтинньи 23 күнүгэр I Хомустаах балыһатын капитальной өрөмүөнэ бүтэн үлэҕэ кириитин бэлиэтээһин үрдүк таһымнааҕа ааста. Баһылык А.П. Атласов быһаччы көмөтүн бэлиэтээн туран, махталбытын тиэрдэбит.

Туоһулуур — сыппара!
Ааспыт нэдиэлэ устата:
поликлиникаҕа приемҕа
сырытылар — 2500 ыары-
нах;
«Суһал көмөҕө» — 142
ыгырыы кирирдэ;
родильнай отделение-
ҕа — 6 (2 кыыс + 4 уол) күн
сирин көрдө;
хирургической отделени-
еҕа — 6 (2 былаанна-
мыт + 4 суһал) операция
онһулуунна.

Сэтинньи 25 күнүгэр мед. үлэһиттэргэ категорияҕа аттестация ыытылынна.

Профсоюзнай тэрилтэ уонна поликлиника коллективын күүстэринэн, сэтинньи 24 күнүгэр поликлиника аһыллыбытын бэлиэтиир үөрүүлээх бырааһынныга олус үчүгэй тэрээһиннээх ааста. Үгүс ыгырылаах ыалдыттар бэйэлэрин баҕа санааларын тиэрдэн, үөрэн-көтөн тарҕастылар. Доруобуйа харыстабылын министровота 2 УАЗ массынананы аныыр сертификаты туттарда. Бу сылга 1 массына, кэлэр сылга 2-с массына кэлиэхтэрэ. Элбэх махтал суруктар, эвэрдэлэр этилиннилэр. «СР доруобуйатын харыстабылын туйгуна» 5, «РФ доруобуйатын харыстабылын туйгуна» 4, республика Бочуотунай грамоталарынан 4, Россия Бочуотунай грамоталарынан 3, ону таһынан «Гражданская килбиэн» бэлиэ А.Д. Петровка, «Улуус бочуоттаах гражданина» бэлиэнэн И.К. Семенов, Ф.И. Рожина наҕараадаланнылар.

Ахсынны 7 күнүгэр МСЭ комиссията кэлэрэ былаанналар.
М.Е. ТРАПЕЗНИКОВА

Ыйыт-
хоруйдуубут
Тел: 41-3-32, 41-4-96

Оскуола-саад төрөппүттэрэ:
— Намнааҕы педколледж оскуола-саадын дьыэтин итигэр ситимэ сэтинньи 6 күнүгэр тоҕо тонно? Бу садка температурнай режим тоҕо тутуһуллубатый?

Е.А. Тихонов, «Намкоммунально-теплосерво» АО кылаабынай инженерэ:

— Сэтинньи 6 күнүгэр оскуола-саадка турба таһырдыа онһулулубута, носуоһун улаатыннарбыппыт, онно тохтуу сылдыбыта.

Бэлэмнээтэ В. РЫКУНОВА

Сага поликлиника үлэвэ кирибитинэн

Соторутаагыта сага поликлиника тутуудуунаан балыыһа үһүн сылларга быраастаабыт, доруобуйа харыстабылын ветерана, СР доруобуйатын харыстабылын туйгун, улусу бочуоттаах гражданын А.С. Жиркова үлэлээбит кэмнэрин туһунан ахтан-санаан ааһыан баарда.

— Анна Саввична, үлэг хайдах сағаламмытай?

— Мин 1969 с. СГУ МЛФ бүтэрэн Нам оройуонун Көбөкөн нэһилиэгэр бастакы бырааһынан ананан үлэбин улахан кэмнэи сағаламмынэн сағалаабытым. Үлэ, олох суолун тэлэр-бэр биригэ үлэлээбит иллээх коллективны улахан көмөлөөх. Олор истэригэр бааллара уопуттаах фельдшердэр Н.А. Ноговицын, М.Г. Сивцева, акушерка М.Е. Сидорова, сиестэрэ Е.Ф. Румянцева о.д.а. Бары да олус бэриниллээхтик, ис дууһаларын ууран туран үлэни, сыннаһаларын тэнгэ дүөрөлөөн үлэлиирбит, ол сағана ытыллар социалистической куоталаһыларга элбэхтик

спыта. Эмиэ бу сыл балыыһа төттөрү улуустаагы киин балыыһа буолар, онно кылаабынай бырааһынан В.В. Макаров ананар. Мин 2000 с. диэри инфекционной отделение сәбиэдиссәйинэн, инфекционной бырааһынан үлэлээбитим.

— Поликлиника сәбиэдиссәйинэн үлэлээбит сылларын туһунан кәпсә эрә?

— 2001-2006 сс. поликлиника сәбиэдиссәйинэн ананан улахан коллективны салайан кәлбитим. Оройуон киинигэр үлэли кәлиэхпиттэн поликлиника биһиги дьыэ кәргәннэ иккис дьыэбит этэ. Манна кәргәнни С.С. Жирков 30-тан таһса сыл рентген-лаборанынан үлэлээн пенсияға таһсыбыта. Улахан уолум Савва, кийиитим Татьяна үлэлээбиттэрэ. Кыра уолум Семен «Скораяға» суопардаабыта. 1975-76 сс. М.А. Бурцев кылаабынай бырааһынан үлэли олонор иккис дьыэни оротунан салғаан улахан поликлиника буолбута. Ити сылларга таас балыыһа тутуулан стационар онно көспүтэ. 2008 с. көтүллүөр диэри дьон бөҕө көрдөрөн, үлэлээн олоһорбупут. Коллектив олус эйэлээхтик, таһаарылаахтык үлэлээбитэ.

ЭДЭР-СЭНЭХ ЭРДЭХХЭ ҮЛЭЛЭЭБИТ ТҮГЭННЭРИМ

миестэлээр буоларбыт.

— Эн ор сылларга инфекционной отделение сәбиэдиссәйинэн үлэлээбитин, ол туһунан кәпсә эрә.

— 1974 с. оройуонға киин балыыһа инфекционной отделениегэр сәбиэдиссәйинэн анаммытым. Отделениебар 15 сытар куйка баара. Отчолорго олох-дьаһах, усулуобуйа билингигэ холооттоххо мөлтөх этэ. Үлэһүһү аһсаана элбэбиттэн 15 куйканы таһынан ыларбыт, баһыйар миестэни оҕолор ылааллара. Инфекционной отделение үлэтэ, ирдэбилэ олус ыарахан этэ. Үлэһүһү үтүөрэрэ, чөлүгэр түһэрэ хас бириди үлэһиттэн тутулукутааға. Ол сағанаагы санитаркалары, сиестэрэлэри Е.П. Решетникованы, А.И. Прокопьеваны, В.А. Четвертакованы о.д.а. үчүгәйдик саныбын. 1976 с. инфекционной отделение Граф Бизергэр көһөрүллүбүтэ. Күн аһара балыыһа сытар ыарыһаһтарын эмиирим, эбиэттэн киэһэ поликлиникаға прием оһорорум. Кабинетпар уопуттаах сиестэрэлэри М.М. Винокурованы, З.М. Павлованы, Е.Н. Андрееваны, Э.А. Реутованы, В.И. Калугинаны кытта үлэлээбитим. Манна сыстыганнаах ыарыылаах эрэ дьону көрбөт этибит, куртах, оһоһос, ылар ыарыылаахтары эмиэ көрөрбүт. Сарсыарда листик аналиһын көрөлөрө. Диспансеризация, контактаах ыарыһаһтары көрүү былаан быһыыгынан барара. Биир улахан үлэһэн отчолорго брүцеллезтаах дьону диспансеризациялааһын буолара. Тыһыңчаттан таһса киһи положительнай реакция бизерэрэ, брүцеллез араас форматынан үчүокка турбут дьон бааллара. Итини сэргэ эпидсезонға, эпидкөрдөрүүнэн СЭС үлэһиттэрин кытта «очагтарға» сылдыарбыт. Ол үксэ фермалар, сайылыктар, сайынғы лааһырдар буолаллара. Кәһниги кәһнэ улахан сыраалаах үлэ СПИД ыарыы тәһийбитин кәһнэ этэ. Маны таһынан элбэх сырдаттар, сэрэтэр үлэ барара. СЭС-тары кытта ыкса сиестэстәхтик үлэлиирбит. Инфекционной балыыһа Граф Бизергэр буолан сылдыарга ыарахан этэ, үлэлэригэр сүрдәэх бэриниллээх, уопуттаах үлэһиттәрдәэбэ. Ол курдук ст. медсистерэ А.М. Кудреватых, профсоюз лидерэ Л.В. Кулешова, сиестэрэлэр Е.Р. Федорова, О.М. Протопопова, Е.М. Макарова, прачка Г.А. Кайгородова. Билигин инфекционной отделение Аппаһына буолан турар.

— Кылаабынай бырааһы солбуйааччынан үлэли сылдыытыгара дии?

— 1989 с. кылаабынай быраас В.А. Бельх дьаһалынан кылаабынай бырааһы эмиир чааска солбуйааччынан анаммытым. Миигин кытта ОМР-га солбуйааччынан М.Г. Макарова, педиатрынан Т.Ф. Габышева үлэлээбиттэрэ. Бу кәһнэ В.А. Бельх улахан кылаабынай бырааһы кылаабынай быраас быһыыгынан солбуйан 1993 с. эбәһинэһи толороочунан үлэлээбитим. 1996 с. балыыһа реорганизацияға баран доруобуйа харыстабылын управлениета буолар. Начальнигынан А.Р. Ермолаев дьин эдэр, элбэһи эрәннэрэр салайааччы кәлбитэ. Киһи материальной базаны эрә буолбакка үлэһиттэр олонор усулуобуйаларын тупсары үлэтин сағалаабыта. Эдэр специалисттары дьыһэн хааччылар сылтан хас да олонор дьыһни атыыла-



Бары да уопуттаах, бэйэлэрин үлэлэрин толору баһылаабыт, улууска ытыктанар дьон үлэлээбиттэрэ, сорохторо күн бүгүһүнэ диэри үлэ үөһүгэр сылдыаллар. Ол курдук, харах кабинетгэр В.И. Макарова, медсистерэ А.И. Суздалова, фельдшер А.Р. Винокурова, лор быраас С.В. Васильева, фельдшер З.И. Алексеева, өр сылларга дерматолог С.К. Кривошапкин, кәһин В.Н. Попова, фельдшердэр Н.И. Решетникова, М.Ф. Калинова, хирурдар А.Д. Яковлева, А.Д. Петров, сиестэрэ А.И. Горбунова, С.Н. Скрипникова о.д.а. үлэлээбиттэрэ.

— Түмүккә билингги коллективка баға санаан.

— Онтон спортка кирирэххэ балыыһа хамаандата спортка сыстыгыта 1974 с. сағаламмыта. Ол курдук балыыһа профкома (Н.Д. Семенова) уонна администрацията (кыһ. быраас И.И. Новгородов) өйөөн харчы көрөн саала арендаан С.С. Жирков (ол сағана профкомка спортсектор) буолан хамаанда тәһийэн волейболга, баскетболга уонна ону таһынан доруобуйа бөлөһүн тәһийэн үлэләһиттэ. Онно эмиэ сүрүн састаап поликлиника үлэһиттэрэ этэ. Спортивнай ситиһи биһиги балыыһабытыгар элбэх этэ. Ол курдук, ГТО-ну балыыһа үлэһиттэрэ 80-90% туттараллара. Поликлиника олоһо уус-уран самодетельноһынан, спордунан эрә мунурдаммат этэ. Ол сағана суботунуһук бөҕө буолара. Кыһын поликлиника олус тымныы буолара да син үлэлиир этибит. Мин эргэ поликлиникаға 1974-2006 сс. үлэлээбит киһи эргэ поликлиникам көтүллэрин көрөн туран аһынан ытамныһан ылбытым.

Билигин бу саға кәтәһиһлээх поликлиникабыт үлэвэ кирирдэ. Биһиги урут үлэлээбит дьон ымсыыра эрә көрөбүт. Маннык үчүгэй усулуобуйаға үлэлээбит киһи дии саныбыт. Билигин үлэли сылдыар коллегаларбар бачча үчүгэй дьыэвэ таһаарылаахтык үлэлээн, дьон кыһалратын өйдөөн, эйбәс, истин мичә-эргитин бәлэхтәэн дьин этән туран бары үчүгәһи бағарабын.

Кәһсәттә В. РЫКУНОВА

Редакция ыалдыта



КЭРЭ ТАҢАА, КЭРЭ САНАА ХОЛОБУРА (Интервью)

Кәм кәрдии аһан истәһин аайы, олох ирдәбилэ уларыйар. Ол да быһыытынэн кәнчәэри ыччат олоххо сыһыана сылтан сыл атынтан атын. Кыргызтар тас көрүһнәригэр, быһыы-таһаа тупсарыгар болҕомтолорун күүскә уураллар. Оннооһор кырачаан кыргызтар таһаһы кимнәэһэр араараллар, муода эйгәтин эндәһпәккә биләлләр. Подиумға хаамыыны дьон бәрт боростуойдук „үчүгәйдик таһан, симәнән баран хаамар“ эрә курдук саныллар. Оннук буолбатах, ис дьингэр кирирэххә бәйэтэ тупса үлэни, кытааннахарактеры, үгүс сыраны эрәйэр. Ол туһунан бу эйгәвэ үктәммит киһи, киһи аттынаағы дьон билән эрдәхтәрә...

Дьокуускай куорат биир биллэр, бастың модела – Илона Обутова. Киһи „Топ модель Якутии 2011“ аат хаһайката. Ити аат ингәриллибитин кәһнә Дьокуускайга биир самай ситиһиллэх топ-модель буолбута. Ол курдук, үгүстүк сурунаалларга бәчәэттәнэр, итиһиннә „Светский Якутск“ портал сирәйэ буолбутун бәлиэти көрбүһүт. Маны таһынан, көмүс „Gold and Silver“, таһас „Kukla Masha“ маһаһыннара киһини кытта контракт түһәрситтәрэ. Билигин даһаны этиһләр кирирәлләр. Биир улахан этиһи – 2013 сылға саас Миланға муода нәдиәлэтигэр кытыннарыы буолар. Илона бәйәтин эрә ситиһиһинэн мунурдаммакка, төрөбүт улуһун кыргызтарыгар муода эйгәтигэр ситиһилләнәлләригэр суол тәләәччинэн буолар. 2008 сылтан благотворительнай кәһсиәрдәри, „Мисс Лето“ күрәһи ыһтар. Кәһсиәргә кирибит үбүнән таһас-сап, оскуолаға аналлаах канцелярской табаар ылан кыаммат төрөһүтүрдәэх оҕолорго түһәтәр. Итинник хабааннаах араас акцияларга кыттар. Ол курдук, муода оскуолатын тәһийән үһүс сыһын ситиһиллэхтик үләлиир. Киһи бүгүн биһиги хаһыаптыт ыалдыта.

— Илона, улахан ситиһиллэриң хайдах кәлбиттәрэ буолуо дии саныгың?

— Улахан үләттән. Бастакы учарат бәйәвэ, дьонго сыһыан улахан оруоһу ылар. Киһи тас көрүһнәр туох эмә ураты баара эмиэ оруоһлаах. Хас бириди киһи олоххо туох эмә сыаллаах буолар, ол сизиринэн мин эмиэ сыал туруорунабын. Миигин модель эйгәтигэр сиестән килләрбит киһим суох этә, барытын бәйәм баға өтүһүн ситиспитим. Билбәтим-көрбөтүм элбәх буолан ыарахаттар бааллара. Элбәхтик аккаас ылан, „суох“ дьин тылы үгүстүк истән санаабын түһәрбәккә инним хоту түһүнэн иһәччибин. Ол ыарахаттары туораан, ситиһилләр кәлбиттәрэ. Аккаас ылан сапсыһан кәһһәччи үгүс, ол инниттән төрөбүт улууспар модельнай оскуола арыһан үләлэтәргә санаммытым.

— Муода туһунан түгү этиһн этәй?

— Бу кәһини сылларга муода эйгәтә күүскә сайынна. Хас бириди кыһс оҕо айылҕаттан бәриллибит кәһ мөһсүөннәх. Бу кәһни сыаналыырга уонна ону таба көрөн арыһааһа наада. Бәйә кыһар эрәли үөскәтиэххә наада. Үгүс дьон модель үлэтин чәччәки курдук сыаналыылар, бу билбәттән буолар. Подиумға тупса туттуу-хаптыы, дьүккүөрдәэх үлэ эрәйилләр. Муода туһунан элбәһи кәһсәххә сөп. Дьарык, бәйәни көрүнүү, уобараһы уларытыы кәһниттән бәйә бодотун куруук көрүнә сылдыааһа наада. Холобур, таһаһы рекламалыырга тупса талаан эрәйилләр.

Модель бәйәтин тас көрүһүн буолбакка, таһас быһыыгы-таһаатын атыылаһаргына көрдөрүөн наада. Улууска кыргызтар быһыылары-таһааларын тупсарара, бәйәлэрин көрүнә үөрәнәлләригэр, модель олоһуттан билсәлләригэр оскуола тәһинэн үләлибит.

— Модель ханнык хаачыстыбалара баһыйахтаабы?

— Спордунан дьарыктаныы, чөл олоһу тутуһуу, сөпкө аһаһын таһынан, санаатынан бөһөх буолуохтаах. Ханнык да түгәннә киһи киһинән хаалыахтаах.

— Модельнай оскуоһан туһунан билиһиннәриң дуо?

— 1 №-дәэх оскуола базатыгар оҕолору дьарыктыыбын. Саастарынан көрөн иккис бөлөх үләлиир, нәдиәлэвэ үстә дьарыктаналлар. Теорияға психологияны, этикетты, күһнәһи сизәргә-майгыга о.д.а., онтон практикаға дефиле, фитнес, йога, фотосессия, макияж үөрәтәлләр. Бийылгы сылға саға набор хомулла сылдыар. Бу үөрәх дьылыгар итиһилләччиләрибит республикаға модельнай эйгәвэ киһн-

ник билләр бырайыктар автордарын, моделларын көрсүөхтәрэ, хореографтаран маастар-кылаастары ыһахтара. Модельнай оскуолаға бағалаах оҕолору барыларын сырытыннарабыт.

Итиһилләччиләрим улуус да, республика таһымыгар ситиһилләрә олус элбәх. Ол миигин өһсө кынатгыр. Бийылгы сылға Аделина Софронова Францияға „Мисс Совершенство“ күрәһхә „Мисс Ангел мира идобра“ аат кыһыйылааға. Болгарияға „Маленькая королева и король“ күрәһхә 2 м. буолбута, маны таһынан „Маленькая королева топ-модель“, „Маленькая Королева Европы“, „Маленькая



королева Фото“ ааттар хаһаайыннарынан буолбута. Соторутаагыта Люция Замятина „Краса Якутии“ күрәһхә бәйәтин саастыылаахтарыгар 1 м. ылан кәллә. Ахсынны ыһа „Best child model of Yakutia 2012“ кырачаан кыргызтар күрәхтәригэр 4 кыһы бәләннибит.

— Ардыгар кыргызтар ситиһилләнән баран характердара уларыйан хаалар түгәннәр буолааччылар. Бу маннык буолбатын туһуттан туох үлэ кытыллар?

— Кырдык, модельнай эйгәвэ сорох кыргызтар кыһас кәһнә дьарыктанан баран, түктәри быһыыланан хаалыаһтарын сөп. Улахан модельнай агентстволар бәйәлэрин аһара билиһнән кәһһәр кыргызтары сыһыйаллар. Тоҕо дьитәххә модель үчүгәй итиһиллэх, характера кытаанах, бигэ буолара ирдәһилләр. Модель буолуу аһардас киһн эйгәвэ таһсыы буолбатах, самай сүрүнә – востребованнай буолуохтаах. Ханнык бағарар эйгәвэ модель, артыһс да буоллун, бизнесмен, политик да буоллун сайдан, таһыма улаатан бардаһына киһилии сизәрин умнуо суохтаах.

Кәһсәттә М. ПЕТРОВА

Хаартыскаға: куруһуок самай кыра итиһилләччитә Валерия Федотова; куруһуок салайааччыта Илона Обутова

Күннэтэ көрөр
ДЬОММУТ



Күн курдук көнө санаалаах, ый курдук ыраас өйдөөх, айылбаттан айар талааннаах, алта оёо амаарах ийэтэ Федорова (Протопопова) Анна Петровна бу күннэргэ олохун орто мурданын туолла.

Биһиги балтыбыт Анна Петровна ойор күннээх оёо саана Нам улуунун Модут нэһилиэгэр ааспыт. Элбэх оёолоох Протопоповтар дьэ кэргэнгэ бэһис оёонон төрөөбүтэ. Нам орто оскулатын ситиһилээхтик үөрэнэн бүтэрэн баран, салгы эмчит үлэтин баһылыр санаалаах Алдан медучилищетыгар 4 сыл үөрэнэн «Медсестра» дипломун ылбыта. Кэлэн Нам улуустаагы балыһатын терапевтискай отделениетыгар уонтан тахса сыл үлэлээбитэ. 1993 сылтан «Кэскил» оёо саадыгар 20-чэ сыл үтүө суобастаахтык медсисэстрэ түбүктээх үлэтигэр күн бүгүнүгэр диэри үлэли

МАҢАН ХАЛААТТААХ ЭМЧИТ ҮТҮӨТЭ

сылдыар. Түөрт уолун, икки кыһын кэргэнинээн Федоров Иннокентий Кимовичтын көрөн-харайан улаатыннардылар. Улахан уоллара Валера ХИФУ-га инженернэй-техническай факультетка, архитектурнай отделение 2-с курсун студена, иккис уоллара Сергей НПК-ға 2-с курс студена, үһүс уол Николай армияға, Владивосток куоракка ытык иэһин төлүү, морской флокка сулууспалы сылдыар. Кыра уоллара Андрей ДьГТХА-ға «Айылзаны туһаны» отделениетыгар 1 курс студена. Улахан кыыс Лена Хамафаттатаагы саха-французскай лицей 9-с кылааһын үчүгэй үөрэнээччитэ. Онтон кыра кыыстара Яна Нам 2 №-дэ-эх орто оскулатын 6-с кылааһын үөрэнээччитэ. Анна Петровна ыраас, түргэн туттуулаах, кыһамнылаах үлэһит.

Элбэх оёолоох дьэ кэргэн күн күбэй ийэтэ буоларын быһытынан миннигэс астаах, сылаас дьылээх, истинг сыһаннаах, эйэ-вэс майгылаах хаһаайка. Кэлбит ыалдыты итии чэйдээх, сылаас астаах көрсөр. Күндү балтыбыт Анна Петровна киһи быһытынан сүрдээх сэмэй, аһыйах сангалаах эрэри, айылбаттан айар хомоёой

тыллаах хобооньут, кэпсээнньит. Аһыйах сыллаа-быта «Айы сайдар суола» диэн итээчиллэргэ, учууталларга, хас биридди дьэ кэргэнгэ сөптөөх, оёону иитиигэ туһалаах, чөл олобу тутуһарга улахан суолталаах тэттик кинигэни бэчээттэтэн таһаарбыта. Бу кинигэ республиканскай кинигэ таһаарытын күрэхтэһиитигэр биһирэнэн, анал дипломунан наһараадаламмыта.

Балтыбыт Анна Петровна оёуруочтук бэрдэ. Кини үүннэрбит үүнээйилэрэ, куруутун өлгөм астаах, сибэккилэрэ сайыннары-кыһыннары чөлгийэ үүнэллэр, биһиги сөбөбүт эрэ. Иллэн кэмигэр истэнэрин сөбүлүүр, хаартыскаға түһэрэр, видеоға устар. Дьэ кэргэнинээн сир астыы, балыктыы, төрөөбүт төрүт сиригэр, Модут кэрэ айылбатыгар сынньана баралларын олус сөбүлүүллэр, астыналлар. Анна Петровна кэргэнинээн Иннокентий Кимовичтын бэйэлэрин холобурдарынан оёолорун үлэһит, чөл олохтоох, үтүө эйэвэс дьон буолалларыгар иитэллэр.

Биһиргэ төрөөбүттэрэ, эдьийдэрэ
(Төлөбүрдээх төрөөккэ бэчээттэнэр)

Кэрэ эйгэтигэр

Сахалар үйэлэртэн үйэлэргэ бэрриллэр культуралара, үгэстэрэ сэмэлийэн сүтэн хаалбатын диэн өбүгэлэрбит таһастарын-саптарын пропагандалыыр, бэйэлэрэ тиктэн таһнар дьэ кэргэн үксээн иһэрэ биһигини үөрдэр.

Биһир оннук дьэ кэргэн Нам улуунун Үөдэй олохтоохторо Василий Николаевич, Екатерина Афанасьевна Сорокумовтар. Кинилэр биһир үтүө күн алтынныга харах харахтарынан хайжаһан, сүрэхтэринэн сөбүлэһэн, истинг ийини тапталыгар куустаран 1994 с. ыал буолбуттара. Дьэ аға баһылыга Василий Чурапчы улуунун Алаһар нэһилиэгиттэн төрүттээх, 6 оёолоох ыалга бэһис оёо. Ийэ киһи — Екатерина Афанасьевна республикаға элбэх Герой-ийэлээһин биллэр Нам улуунун Үөдэй нэһилиэгин төрүт олохтооёо, 13 оёолоох, 37 сиэннээх, 21 хос сиэннээх Герой-ийэ Эверстова В.А. 11-с оёото буолар.

Василийдаах Екатерина икки өттүттэн элбэх оёолоох ыал оёолоро холбоһон билигин бэйэлэрэ 4 оёолоох улахан дьэ кэргэн буолан, Үөдэй сиригэр-уотугар олохсуйан олоролор. Оёону иитиигэ холобурга сылдыар биллэр-көстөр, тумус туттар ыал буолаллар. Бал ийэтэ истэнэрин сөбүлүүр, айар куттаах буолан, сахалыы иһи ордорон, дьэ кэргэнин сахалыы таһастары тигэн таһыннарар. Нэһилиэк,

КЫАЙЫЫЛААХ КИСТЭЛЭНЭ — САХАЛЫЫ ИИС АБЫЛАНА

луус, республика ыһаахтарыгар «Сахалыы таһас» күрүөбүр кыттан 1 миэстэ хаһаайыннара буолталаабыттара. Тикпит кыыс оёо былааччылар, уол оёо ырбаахылара, кэһиэччиктэрэ кэрэ көстүүлээх дьикти оһуордаах эбиттэр. Ис дууһатыттан айан таһаарбыта хас биһирдэ оһуоругар, таһаһын быһытыгар көстөр. Дьиктитэ баар таһас биһир көрүгүн эрэ тикпэт. Оёолоро улаатан истэхтэрин аайы муодатын уларытан, тупсаран өссө үчүгэй сахалыы таһаһы айан таһаарар. Өнгү-дүһүнү сөпкө дьүөрэлир дьөбүрдээх, уһулуччу талааннаах. Тикпит сахалыы таһаһын коллекцията элбэҕэ киһини сөхтөрөр: кыыс уонна дьахтар сайынны дьабака бэргэһэлэрэ, уол оёо сахалыы ырбаахылара, эр киһи сахалыы ырбаахыта, биһир саастаах кыыс оёо сахалыы комплект таһаһа, дьахтар кэһиэччигэ, эр киһи хомуһуол соно, дьахтар кытыылаах соно, эр киһи муостаах түүлээх бэргэ-һэтэ. Сахалыы иис бэйэтэ абыланнаах, өһнөрү дьүөрэлээн, оһуордары кэрэ таһаһыгар тигэһэ наада.

Екатерина Афанасьевна: «Бэйэм толкуйбун, дьөбүрбун иис нөһүө таһаарабын, үлэбин оһорон бүтүрдэхпинэ улахан дуоһуйууну ылабын», — диэн бэйэтин санаатын үллэстэр. Маны таһынан 4 оёо амаарах ийэтэ үңкүүлүүр талааннаах. «Ымьаана» үңкүү бөлөбүн чилиэнэ. Бу бөлөх быйыл от ыйыгар Италияға ытыллыбыт норуоттар икки ардыларынаагы «Виват, Италия!» фестивалга I степеннээх лауреат дипломунан наһараадаланан кэлбиттэрэ. Екатерина бу иннинэ кулун тутар ыйга улуустаагы доруобуйа харыстабылын үлэһиттэригэр ытыллыбыт «Минута славы» конкурска үңкүүлээн, I степеннээх лауреат дипломун ылары ситиспитэ. Онтон бу ааспыт ый алтынны 18 күнүгэр «Далбар Хотун» улуустаагы быыстатка-конкурска кыайылаабынан таһан «Далбар Хотун» үрдүк аатын ылла.

Иис абылана Эн олоххун кизгэттин, талааннын таһаардын диэн баһа санаабын тизэр-дэбин.

Т.М. ФЕДОТОВА,
Үөдэй

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Якутский мясокомбинат Хоту-АС приглашает к сотрудничеству предпринимателей.

Мы гарантируем Вам:

- стабильное качество
- широкий ассортимент продукции,
- стабильные своевременные доставки
- действует система скидок

Докторская 160 руб	Таллинская 180 руб
Молочная 160 руб	Ленская 165 руб
Русская 160 руб	Городской 190 руб
Чайная 150 руб	Экстра 185 руб

Наши контакты:

Тел.: 8(4112) 42-94-28 Сот.: 8(914) 22-73-939
8(914) 27-41-777

Наш адрес: г. Якутск ул. Кирова 21

Центральная баня с. Намцы

БАНЯ

режим работы:
ср, чт, пт, сб, вс - с 11:00 до 20:00 (касса работает до 21.00)

Цена билета:
в будние дни - взрослым 130 руб., детям 70 руб. дошкольн. 35 руб. льготникам (ветераны ВОВ и тыла, инвалиды I,II группы, матери-героини, почетные граждане с. Намцы) 80 руб.
в выходные - взрослым 150 руб., детям 75. дошкольн. 35 руб., льготникам 100 руб.

ПРАЧЕЧНАЯ

работает по режиму бани
Прейскурант:
белье, кг - 50 руб.
куртка - от 200 руб.
одеяло - от 150 руб.
спецодежда - 500 руб. (с комбинизоном)
чехол автокресел - 300 руб.
чехол на диван - 300 руб

**ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ,
КРАСОТА - ЗАЛОГ УСПЕХА**

«ТУЙМААДА» ХАҢЫАККА СУРУТУН!

Бар дьонго аналаах дьин көнүл, тутулуга суох «Туймаада» хаһыакка кэлэр 2013 сыл бастакы аһарыгар сурутуу почта бары отделениеларыгар ытыллар.

Баар чакчыны хайдах баарынан сырдатарынан, көһнөрү киһи буччум санаатын аһаҕастык дьонго тизэрдэринэн ааһааччылар итэҕэллэрин ылыт «ТУЙМААДА» хаһыат кэлэр сыла өссө сонун, интэриһинэй буолара күүтүллэр.

Толкуйдатар, сороһор соһутар, сөхтөрөр, ардыгар аралдытар, көһнүүрдэр рубрикалар тиһигин быспакка таһыахтара: «Политика», «Экономика», «Төрүт үгэс», «Эйгэ», «Олох көстүүлэрэ», «Тус санаа», «Баай Байанай», «Иччи», «Таптал таабырына», «Дэриэбинэ мучумааннара» уо.д.а.


Былырынны курдук «ТУЙМААДА» хаһыакка сурутуу сүрүн биһиһэ — СҮҮС тыһыынча солкуобай! Ону таһынан улахан аныгы телевизор, суотабай телефон уо.д.а. сыаналаах биһиһтэр ооньонуюхтара. Квитанция ытылпаккыт, сурутааччылар испиһэктэрин РФ почтатын Саха сиринээҕи управлениетыттан быһа ылабыт.

Бука барыгытын «ТУЙМААДА» хаһыакка көхтөөхтүк сурутаргытыгар ытырабыт.

«ТУЙМААДАҒА» суруттарыан — олобу атын хараххынан көрүөн.

РЕДАКЦИЯ

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК НА УРОЧИЩЕ АНГАЙБАН
ХАМАГАТТИНСКОГО НАСЛЕГА, МР НАМСКИЙ УЛУС



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы участка
- Индивидуальные жилые дома
- Лесные насаждения

№	Наименование	Примечание
1	Общественно-деловой центр	
2	Детское дошкольное учреждение	
3	Предприятия торгового обслуживания населения	
4	Парк культуры и отдыха	

Принимаются заявки на земельные участки (собственность) площадью от 10 соток и более, расположенные по адресу: круглогодичный дачный поселок Намский улус, Хамагаттинский наслег, урочище Ангайбан (у трассы). В связи с подготовкой и выносом в натуре 80 участков предлагаем заключить договора купли-продажи. В условиях договора предусмотрены подводка газа, электро-снабжения до участка, обустройство внутриквартальных дорог. В поселке предусмотрены объекты соцкультбыта (магазин, детская площадка). Стоимость 350 000 рублей. Оплата поэтапно до государственной регистрации права собственности.

Обращаться по адресу: г.Якутск, ул.Орджоникидзе, д. 3/1, оф. 3

Справки по тел. 8-924-8701291

						ООО "Земли Якутии"		
						Круглогодичный дачный поселок на урочище Ангайбан Хамагаттинского наслега, МР Намский улус		
Изм.	Кол.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
					2012			
Руковод.		Ушницкий				П		
Исполн.		Неустроев						
						Схема генерального плана		
						Схема генерального плана		

**Наслэжннй Совет
муниципального образования
«Модутский наслег»
РЕШЕНИЕ № 5-1С от 26 октября
2012 г.**

**«О внесении изменения в
решение от 21 ноября 2009 г. №
1-9С «О земельном налоге»**
В соответствии с п.1 ст. 56 НК
РФ и рекомендации МРИ ФНС РФ
№5 по РС(Я), в целях приведения
действующего решения 21.11.2009 г.
№ 1-9С «О земельном налоге», На-
слэжннй Совет депутатов решает
внести следующее изменение:

В пункте 5 решения исключить:
«Земли, принадлежаше МО «Мо-
дутский наслег», предоставленные
под кладбище, полигоны твердых
и жидких бытовых отходов, парк
культуры и отдыха».

Настоящее решение обнарод-
вать путем вывешивания на ин-
формационных стендах наслега и
опубликованием в улусной газете.

Настоящее решение вступает
в силу не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня его официальн-

го опубликования, распространяет
свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2011 г.

**Председатель Наслэжннй Совета
Шамаев Г.Н.**

**Наслэжннй Совет
муниципального образования
«Модутский наслег»
РЕШЕНИЕ № 6-1С от 26 октября
2012 г.**

**«О внесении изменения в
решение от 21 ноября 2009 г. №
2-9С «О налоге на имущество
физических лиц»**

В соответствии п.1 п.2 ст.4 Фе-
дерального закона от 09.12.1991 г.
№ 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» и рекомендации
МРИ ФНС РФ №5 по РС(Я), в целях
приведения действующего реше-
ния Наслэжннй Совета депутатов
от 21 ноября 2009 г. № 2-9С «О нало-
ге на имущество физических лиц»,
Наслэжннй Совет депутатов решат
внести следующее изменение:

Пункт 3 решения изложить в
следующей редакции:

От уплаты налога освобождают-
ся следующие категории граждан:

- Почетный гражданин Нам-
ского улуса- 100%, на основании
документа, подтверждающего со-
ответствующий статус, предостав-
ляемого налогоплательщиками в
налоговые органы;

- Почетный гражданин с.Модут
-100%, на основании документа,
подтверждающего соответствующий
статус, предоставляемого нало-
гоплательщиками в налоговые
органы;

Настоящее решение обнарод-
вать путем вывешивания на ин-
формационных стендах наслега и
опубликованием в улусной газете.

Настоящее решение вступает
в силу не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня его официальн-
го опубликования, распространяет
свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2011 г.

**Председатель Наслэжннй Совета
Шамаев Г.Н.**

- матери-героини - на основа-
нии документов, подтверждаю-
щих право на налоговую льготу,
предоставляемых налогоплатель-
щиками в налоговые органы;

- почетные граждане МО «Хо-
мустахский 1-й наслег» на 50% - на
основании справки МО «Хо-
мустахский 1-й наслег» предостав-
ляемых налогоплательщиками в
налоговые органы;

- ветераны тыла МО «Хо-
мустахский 1-й наслег» на 50% - на
основании справки МО «Хо-
мустахский 1-й наслег», предостав-
ляемых налогоплательщиками в
налоговые органы;

5. Налог вводится в действие
на территории МО «Хомустах-
ский 1-й наслег» с 1 января 2013
года.

6. Настоящее решение под-
лежит обнародованию путем вы-
вешивания на стенде.

7. Настоящее решение всту-
пает в силу с 01.01.2013 г., но не
ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального
опубликования.

**Председатель наслежного
Совета А.П.Атласов**

РЕШЕНИЕ №2-1 от 20 ноября 2012 года

**«Об утверждении ставок налога на имущество физических лиц
на территории МО «Хомустахский 1-й наслег»**

Законом РФ «О налоге на имущество физических лиц» №2003-1 от
09.12.1991 г. и настоящим решением на территории МО «Хомустахский
1-й наслег» устанавливается налог на имущество физических лиц, вво-
дится в действие и прекращает действовать в соответствии с Законом
№2003-1 и настоящим решением и обязателен к уплате на территории
МО «Хомустахский 1-й наслег».

1. Настоящим решением в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 09.12.1991 г. №2003-1 «О налоге на имущество физических
лиц» определяются налоговые ставки налога на имущество физических
лиц (далее - налог), порядок и сроки представления налогоплательщи-
ками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой
базы, а также устанавливаются налоговые льготы.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

Стоимость имущества	Ставка налога в %	
	Жилое назначение	Нежилое назначение
До 300 000 рублей (включительно)	0,1	0,1
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)	0,3	0,3
Свыше 500 000 рублей	1,0	2,0

3. Налог подлежит уплате в следующем порядке и сроки:
Налог на имущество физических лиц должен быть уплачен не позд-
нее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.

4. От уплаты налога освобождаются следующие категории граждан:
- ветераны ВОВ - на основании документов, подтверждающих
право на налоговую льготу, предоставляемых налогоплательщиками
в налоговые органы;

- инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства - на основании докумен-
тов, подтверждающих право на налоговую льготу, предоставляемых
налогоплательщиками в налоговые органы;



Руслан Федотов

ИП Федотов Р.Е.

Представитель в Республике Омского,
Нижнекамского, Волжского шинных заводов.

Представляет в Республике комплекс автотракторной, сельскохозяйственной техники
и запасных частей - Беларусских, Российских, Украинских, Чешских заводов

Магазины-«Автозапчасти КАМАЗ, УАЗ, МТЗ», «Строительный», «Инструмент»

Реализуют:

- Котлы KB-300, трубы, угольники, швеллера, сетки кладочные, металлочерепицу, профлисты, листовое железо, радиаторы чугунные, цемент.
- Трактора МТЗ-82, прицепы тракторные 2ПТС-4.5, погрузчики ПКУ-0.8, ПБМ-800,
- Тросы (канаты) всех размеров, электроды.
- Двигатели КАМАЗ, МТЗ, ЗИЛ-Бычок, УАЗ, Волга
- Автотракторные шины всех размеров. Шланги водовозные Ф-100мм, 75мм, 65мм, шланги всех размеров, войлок, брезент.
- Сердцевины радиаторов СМД-60, А-01, А-41, СМД-18, МТЗ, Д-65.
- Большой ассортимент на турбокомпрессоры, топливные насосы, форсунки, распылители, корзины сцепления, валы карданные, гидроцилиндры, насосы НШ, масла моторные.
- Рессоры в сборе, листы рессорные МАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, САЙГАК, ЗИЛ, прицепа 2ПТС-4, УАЗ.
- Аккумуляторы: 6СТ-55, 6СТ-62, 6СТ-75, 6СТ-90, 3СТ-215, 6СТ-135, 6СТ-190.
- Мотоциклы Минск «Лидер», «Пионер». Снегоходы БУРАН и Мотобуксировщики.
- Пилорамы «КЕДР» бензиновые и электрические.
- Бензопилы STIHL, Makita и другие бензоэлектроринструменты в большом ассортименте.



Котел KB-300
Работает на Твердом,
Газообразном и Жидком топливе



КОМБИКОРМ

Универсальный, Куриный, Свиной
ОВЕС
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!!!



Отличное решение для зимнего
ДВИЖЕНИЯ



Официальный
дилер STIHL

Работаем по наличному и безналичному расчету.

Предоставляем кредит по 1 документу через Азиатско-Тихоокеанский и Альфа Банки

ИП Федотов Руслан Еремеевич аккредитован
ОАО «Россельхозбанк» как официальный поставщик
тракторов марки МТЗ и сельскохозяйственной техники

БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ.
Режим работы с 8.00. - 21.00.



Кедр-2

Наш адрес: Н-Бестях, ул. Ленина, 23, тел. магазинов:
«Автозапчасти»-47 256, «Строительный»-47 051, «Инструмент»-47 773

Единственный
представитель в РС(Я)
пилорамы «КЕДР»

КЭРИЭСТЭБИЛЛЭР

Кини орто дойдуга олох олон ааһарын чыычаах түннүгүнэн көтөн ааһарыгар тэнгиллэрин «ама, оннук үһү дуо?» диэх курдук санырыбыт. Ол эрэн, улаханньк ытыктыр кибибит Александр Николаевич Окоемов олон аспыт олобо хаччта да оннук түргэнник бүтэн хаалбыта барыбытын хомотто.

Александр Николаевич биһиги оскуолабытыгар 1997 сүл үөрэх дьылыгар Намнаабы ово музыкальнай оскуолатын Партизаннаабы филиалыгар хореографической кылаас преподавателинэн ананан оёну эстетическэй илтигэ үтүмэн үлэни ыышпыта. Талааннаах, айылбаттан дьобурдаах педагог сирбөккэ-талбака бадалаах оёну барытын үгкүү кэрэ алыбыгар уһуйбутунан барбыта. Сыл айы 40-ча ово олох сөбүлээн дьарыктаммыта. Дьарык нэдиэлэвэ үстэ буолара. Александр Николаевич 1 Хомуустаахтан сылдьан күһүнгү сиббиккэ, кыһынгы аам-даам тымныыга биир уругуо көтүпкэкэ дьаныардаахтык дьарыктыра. «Сандаара» ово үгкүү ансамблын тэрийэн «Мичээрэдэрин» кытта тэнгэ тутан улуска, республикага ытыгылар бары тэрээһиннэргэ кытыннарбыта. Биһиги үгкүүбүт ансамбл «Праздник Терпсихоры», «Полярная звезда» күрэхтэргэ ситиһилээхтик кыттан анал номинацияларга тиксэн үөрүү-көтүү буоларбыт.

Ово атын дойду культуратын билиэхтээх, оннук ово өссө сайдыахтаах диэн оолору тас дойдуга ытыгылар фестивалларга кытыннарара. Ол курдук, биһиги оолорбутун Болгария, Польша, Венгрия, Германия, Китай, Малайзия дойдуга илдьэн фестивалларга ситиһилээхтик кытыннарар, күүлэйдэтэн, сынньатан ажалара. 2011 с. сайын Москвага, Санкт-Петербурга Саха сирин представительствотын ыгырытынан ыһыах тэрээһинигэр баран ситиһилээхтик кытыбытыгар уонна Хара муора кытылыгар сынньанан кэлбиттэрэ. Ити сырыылар оолорго, биллэн туора, умнуллубат өйдөбүлү хаалларда.

Биһиги, төрөһүттэр, Александр Николаевичка оолорбутун хомуллуулаах буоларга, бэйэни көрүнэ, сатаан тутта-хапта сылдьарга, коллектив иһигэр үтүө сыннаага үөрөспүтүгэр, аан дойдуну көрдөрбүтүгэр махтанарбыт. Александр Николаевич сыраалаах үлэтин түмүгэ үөрөспит оолору кини сырык ыратын, дуулуспут дуулуһуутун бар дьонго тарваталлар, өссө да тарватыха турада.

Эн үтүө аатын уһун дьылларга умнуллубатын, биһиги өйбүтүгэр-санаабытыгар тыһнаахпыт тухары мэлдьи баар буолуо.


Нам ово музыкальнай оскуолатын Партизаннаабы филиалын төрөһүттэрэ

Бу дьыл сэтгэнийн 29 күнүгэр биһиги дьүөгэбитин, биһиргэ үөрэммит доборбутун Михайлова-Гинева Нина Владимировна ыарахан ырыы биһиги кэжкэбиттэн илдьэ барбыта 1 сылын туолар.

Дьүөгэбит Нина 1965 сүл ыам ыйын 15 күнүгэр Нам оройуонун Бетүг нэһилиэгэр Мария Егоровна уонна Владимир Саввич Михайловтар дьэ кэргэттэригэр иккис оёнон күн сирин көрбүтэ. 1972 с. Хатын Арыы орто оскуолатыгар маҕнайгы кылааска үөрэнэ кирибипит. Нина кылааспытыгар саамай киэн-куон холку дууһалаах, үтүө сүрэхтээх, аламафай майгылаах, үөрөвөр бастыҕыт этэ. Кылааспытыгар, оскуолабытыгар ытыгылар бары мероприятиеларга, спортивной күрэхтэһиллэргэ актыыбынай кыттыыны ыла. Оскуола волейбольнай хамаандатын чилиэнэ этэ. Иллээн-садалаан тэрийбит учууталбыт Егор Афанасьевич салайытынан «красоведческой куруһуокка» дьарыктанан, хас да сүл туристической слетка кыттан бириистээх миэстэлэри ылышпыт. Көрдөөх-нардаах оскуолаага сылларбытын Нина та суох ахтыбыт. 1982 с. Хатын Арыы орто оскуолатын ситиһилээхтик бүтэрэн, үрдүк үөрөх кыһатыгар, Иркутскайдаагы медицинскэй институтка үөрэнэ кирибита. 1987 с. үөрөһүн бүтэрэн, тиис эмигир быраас идэтин ылан, Тува республика-тыгар ананан үлэли барбыта. Онно үлэли сылдьан олоёун аргыһын Юраны көрсөн кэргэн тахсыбыта. Кэргэнинээн төрөөбүт Саха тын сирингэр кэлэн, хоту Анаабыр улуунугар үлэли барытыгар. Онно баран биэс сүл ситиһилээхтик үлэлээн, уопутуран, төрөөбүт Намын улуунугар кэлэн, бүтэһик күннэригэр дьэри үтүө сүбастаахтык үлэлээн кэлэ. Кини үлэтигэр олус эппизитнэстээх, билиитин ханатан, хаста да квалификациятын үрдэтэн эбии үөрэнэн, Нам улуунугар биер үчүгэй стоматолог-хирург буолбута. Дьонго барытыгар кыһамныылаахтык сыһыаннаһан, кинилэр доруобуйаларын туһугар билиитин-көрүүтүн барытын тиэрдэрэ. Нинабыт төһө да кылгас олоёу олордор, икки уол оёлонон, улахан уолун үөрэхтээн, оёолорун дьэилээн-уоттаан күн сириттэн барда. Өссө да үлэлээн-хамсаан, оёолоругар күүс-көмө буолар, кыра уолун атагар туруорар кэмигэр суох буолбута олус хомолтолоох.

Дьүөгэбит Нина аны күлээн-үөрэн мичилийэн кириэн кэлиэ суоёа дии санаатахпытна сүрэхпит хараастар. Күндү дьүөгэбит Нина, эн эйэвэс майгың, истинг мичээрин биһиги өйбүтүгэр-санаабытыгар өрүүтүн баар буолуо. Быдан дьылларга быраһай.

Хатын Арыы орто оскуолатын 1982 с. выпускниктара



дьярыктанан, хас да сүл туристической слетка кыттан бириистээх миэстэлэри ылышпыт. Көрдөөх-нардаах оскуолаага сылларбытын Нина та суох ахтыбыт. 1982 с. Хатын Арыы орто оскуолатын ситиһилээхтик бүтэрэн, үрдүк үөрөх кыһатыгар, Иркутскайдаагы медицинскэй институтка үөрэнэ кирибита. 1987 с. үөрөһүн бүтэрэн, тиис эмигир быраас идэтин ылан, Тува республика-тыгар ананан үлэли барбыта. Онно үлэли сылдьан олоёун аргыһын Юраны көрсөн кэргэн тахсыбыта. Кэргэнинээн төрөөбүт Саха тын сирингэр кэлэн, хоту Анаабыр улуунугар үлэли барытыгар. Онно баран биэс сүл ситиһилээхтик үлэлээн, уопутуран, төрөөбүт Намын улуунугар кэлэн, бүтэһик күннэригэр дьэри үтүө сүбастаахтык үлэлээн кэлэ. Кини үлэтигэр олус эппизитнэстээх, билиитин ханатан, хаста да квалификациятын үрдэтэн эбии үөрэнэн, Нам улуунугар биер үчүгэй стоматолог-хирург буолбута. Дьонго барытыгар кыһамныылаахтык сыһыаннаһан, кинилэр доруобуйаларын туһугар билиитин-көрүүтүн барытын тиэрдэрэ. Нинабыт төһө да кылгас олоёу олордор, икки уол оёлонон, улахан уолун үөрэхтээн, оёолорун дьэилээн-уоттаан күн сириттэн барда. Өссө да үлэлээн-хамсаан, оёолоругар күүс-көмө буолар, кыра уолун атагар туруорар кэмигэр суох буолбута олус хомолтолоох.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!!
Приглашаем все классы с 9-11 школ Намского улуса принять участие в акции «**КЛАССЫ СВОБОДНЫЕ ОТ КУРЕНИЯ**»
Акция стартует с 18.11.2012 г. со Дня Всемирной борьбы с курением и заканчивается 31.05.2013 г. к Международному ДНЮ отказа от КУРЕНИЯ.

Цели и задачи акции: акция проводится в целях пропаганды и профилактики ЗОЖ среди учащихся школ; обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; предоставление детям и подросткам объективной информации о психоактивных веществах; способствование осознания учениками важности сохранения и поддержания их здоровья; повышение роли наркопостов в образовательных учреждениях.

Условия проведения акции: период проведения акции с 18.11.2011 г. по 31.05.2012 г.

Образовательное учреждение через службу наркопостов проводит профилактические мероприятия по внедрению принципов здорового образа жизни и вреде химических

Намский участок УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» напоминает руководителям организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателям, о том, что согласно договора на поставку газа пункта 3. «Порядок расчета за поставленный газ», подпункта 3.7. «Потребитель» обязан ежемесячно, не позднее 28 числа текущего месяца, сообщать показания счетчика, среднемесячную температуру и среднемесячное давление газа «Поставщику» для расчета объема израсходованного газа по телефону 41-6-30, 41-8-00, 04; в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным, получить у «Поставщика» счет-фактуру и подписать акт на расход газа.

зависимостей и ведет работу по выявлению классов, свободных от курения.

Организатор: ГКУ РС(Я) «Намский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», МКУ «Улусное управление образования МО «Намский улус», «Намский район за трезвый образ жизни».

* Сдаются помещения в каменном здании «Алмазкредитсервис» по адресу: Чернышевского, 14, информация по тел.: 41-2-85

* «Алмазкредитсервис» выдает займы по программам: пенсионной, потребительский, до зарплаты, материнский, социальный, туристический, специальная программа для дальних сел: с. Хатас, с. Хатырык, с. Булус, с. Кобякон, с. Кысыл-Сыр. Тел.: 41-2-85

* Экономить — платить самому себе! Предлагаем переводить по 10-15% от месячных заработков на наши накопительные программы по вкладам, и они принесут Вам достаток. Экономия сделает Вас миллионерами! Тел.: 41-2-85 «Алмазкредитсервис»

БИЛЛЭРИИЛЭР

В м-не «Светлана» новое поступление: шубы норковые, из овчины, пуховики мужские, женские, детские, теплая одежда (трикотажные свитера, кальсоны), обувь зимняя (ботинки, сапожки, унты, угги). Также в продаже имеются: одеяла, подушки, покрывала, матрацы, шторы, сумки, бижутерия, ювелирные изделия из серебра, игрушки, канцтовары, посуда, сувениры.

Продаем в рассрочку (без переплаты). Документы: копия паспорта, справка о заработной плате за 6 мес. + первоначальный взнос.

Наш адрес: с. Намцы, ул. Ст. Платонова, 3, тел. 41-4-52

„НААДА“, „НААДАЛААХ“ - ДИЭМЭН!

Нууччалыы „Наада“ диер оннугар, сахалыы „оннук буолуохтаах, буолабына табыллар, толоруох тустаахпыт, хайаан да оноруохтааххыт, олох оноруллуох тустаах, булгучу ситиһилиэхтээх, отой буолабына табыллар, хайаан да туолуохтаах!“ - диер быдан тиийимтиэ. Этии уонна тыл ис хоһоонуттан, саҕа уолун тамаҕа уларыһан иһиэн син. Төво диэтэр, „надо!“ - диэн тыл булгучу толоруллуохтаах, сорудаҕы сүктэрэр, бирикээһи толорорго үтэр (эбэһинэстиир), үлэни күүрдэр тыл! Туолбатабына, үлэбиттэн мэлийээххин сөп. Ити эрээри, саха саҕата буолбатах буолан, кини кулгааҕын таһынан ааһар! Ол түмүгэр, үгүс туһалаах сорудахтар туолбаттарыгар тиийэллэр.? Ким эрэ үлэтигэр мэлийэр, мөүлүллэр.? Тылыгытын кыйбакка, бары „нуучча“ буола сатаан, халтай хаарга хаамаары гынныбыт. Саха эрээри сатаан сахалыы саҕарбакка сыыс-буор сырайдыанабыт, омуртарган үтүрүллэбит. Өссө төгүл „наада“ уонна „наадалаах“ диэн тылы туттуман. Саха буолдуг, сахалыы саҕарын, якуттан бүтүн, Россия улуу тылын баһаардымын. **Бэйэбитигэр да үлэни күүрдэр-өрө күүрдэр күүстээх тыллар үгүстэр!**

ХАРАТААЛА
Профессиональному лицу № 2 п. Графский Берег требуются: фельдшер, электрик (з/плата 15 т.р. + премия), мастер производственного обучения.
Тел. 23-0-41, 89243677854

Ритуальное агентство предлагает все виды ритуальных услуг по адресу: с. Намцы, ул. Ойунского (здание Охотобчества).
Тел. 89141018019

Сдаю в аренду помещения под офисы, магазины.
Адрес: с. Намцы, ул. К. Винокурова, 2/2, тел. 89142899296, 89142260319

Продаю а/м Тойота-Королла 99 г. г/п. Треб. ремонт двиг.
Тел. 89244620328

Продаю УАЗ-315196 (люкс) 2010 г. выпуска, пробег 33 т. км. Торг.
Тел. 89142298278

Объявляются 07.12.12 г. публичные слушания проекта ген. плана и проекта планировки МО «Модутский наслег».

Сдается 1-комн. благоустроенная квартира в центре с. Намцы, дорога.
Тел. 89241702390

Грузовые перевозки до 2-х тонн по селу, по городу.
Тел. 89841160270, 89243661967

Делахова Наталья Герасимовна аатыгар бэриллибит пенсионная дастабырыанна сүһпүтүнэн **дьингэ суоёунан ааёарга.**

Считать недействительным утерянный ПТС TOYOTA MARK II на имя Ильина Петра Андреевича.

ЫТЫКТАБЫЛЛААХ УЛУУС ОЛОХТООХТОРО!
Мэлдьи ыраас ууну биһигиттэн атыылаһааха сөп. Ону таһынан атыыга бааллар механической помпалар, электрической кулердар. Сакааһынан аёалабыт. Кирдээх, саһарбыт уонна хайдыылаах баллоннары төттөрү ылбаһыт.
Аппааны бөһ., Лена уул. 16-та. Дьэиэвэ илдьэн биэрэбит.
Тел. 8914-300-11-70, 8924-873-73-11 уонна 23-3-21.

ИДЬУО ИҺИТИННЭРЭР

МАССЫЫНА ТҮННҮГҮН АЛДЬАТАЛЛАР

Ааспыт нэдиэлэвэ 8 кини кырбаммыт, 3 уорун тахсыбыт. Сэтгэнийн 25 к. гр-ка Г. таксига телефонун хаалларбыт. Сэтгэнийн 20 к. 1 Хомуустаахха шиномонтаж стояккатыгар массыына түннүгүн алдыаппыттар. Алтынны 12 к. Хамафаттага гаражка соруян массыына түннүгүн алдыаппыттарын туһунан сэтгэнийн 24 к. полиция сотруднигыттан рапорт кирибит. Сэтгэнийн 20 к. Нам с. олохтооёо гр-ка С. биллэрбитинэн кини кыһа сэтгэнийн 17 к. дьэитигтэн тахсан барбыт уонна ханна баара биллибэт. Сэтгэнийн 21 к. Модут олохтооёо оскуола оёотун күүһүлээбитин туһунан ПДН инспектора рапорт суруйбут. Сэтгэнийн 23 к. Аппааныга гр. С., 1946 с. төрүөх, өлүгэ көстүбүт.

СЪЕМКА СВАДЕБ И ТОРЖЕСТВ!

Желаете запечатлеть семейные торжества, свадьбы, юбилеи? Нет ничего проще — позвоните по телефону 42-9-48, 89243660623, 89141077316.

Мы приедем и по вашему желанию качественно, профессионально снимем на видео и фото с отличным оформлением. Также принимаем заказы на имидж-фильмы, музыкальные клипы, семейное фотографирование на дому, перевод из видеокассет на цифровые носители, монтаж и запись частных видеосъемок.

ИП «Замятия А.Т.»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 01-08- 632 от 27.11.2012

О продлении срока действия распоряжения главы МО «Ленский наслег» №01-08-183 от 13 апреля 2012 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Продлить до 01 июля 2013 года срок действия распоряжения главы МО «Ленский наслег» №01-08-183 от 13 апреля 2012 года «О внесении изменений в распоряжение главы МО «Ленский наслег» от 8 декабря 2011 года № 01-08-532 «Об установлении предельного размера платы граждан за жилое помещение с 1 июля 2012 год по муниципальному образованию «Ленский наслег»».

Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Ленский наслег» А. Новгородов

Сбор подписей под обращением к Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину по вопросу строительства онкологического центра в Республике Саха (Якутия).

Инициаторы: Благотворительный фонд «Праздник жизни», Общественная организация «Добрый Якутск». www.dobry.ykt.ru; e-mail: dobry.ykt@mail.ru; тел. 725774; адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.17, оф.203.

Подписывая, даю согласие инициаторам на размещение и обработку моих персональных данных в информационной системе.

Срок действия настоящего согласия определен сроками ввода современного онкологического центра в городе Якутске.

Фамилия ИМЯ ОТЧЕСТВО		
ГОРОД/СЕЛО		
Возраст		
E-mail		
Телефон		
подпись		
Фамилия ИМЯ ОТЧЕСТВО		
Город/село		
Возраст		
E-mail		
Телефон		
подпись		

Сбор подписей проводил(а) _____ тел. _____
Дата _____ 2012 г. Подпись _____

Хатырык нэһилиэгэр олоор убаастыр дьом-мугар Евгений Афанасьевна, Николай Анатольевич Дьяконовтарга кинилэр таптыр уоллара ДЬЯКОНОВ Андрей Николаевич эдр сааһыгар соһучу ыалдын күн сириттэн барытынан, биһиргэ төрөөбүттэригэр, кэргэнигэр, олооругар, чугас аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит. Санаскыт Акулина Петровна, Лыткиннар, Осиповтар, Чириковтар, Охлопковтар	Чугастык саныыр доборбутугар, Нам кини балыһатын педиатр бырааһыгар Аргунова Саргылана Эллэевнага, кэргэнигэр, биһиргэ төрөөбүттэригэр ийэлэрэ, эбээлэрэ СИВЦЕВА Мария Филипповна соһучу ыалдын өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэбит. Мединститутка биер кэмгэ үөрэммит доботоро Евгения Егоровна, Ольга Анатольевна, Анна Михайловна, Вера Викторовна, Римма Дмитриевна, Айтилина Степановна, Нюргуяна Витальевна
Күндүтүк саныыр ийэбит, эбэбит СИВЦЕВА Мария Филипповна соһумардык күн сириттэн сэтгэнийн 23 күнүгэр барытынан дириг кутурбаммытын тиэрдэбит. Оболоро, кийиитэ, күтүөттэрэ, сиэннэрэ	Улуустаагы кини балыһа администрацията, профсоюзная комитета, педиатрской сулуоспа коллектива, 1 Хомуустаах участкаы балыһатын, Хатын Арыы балыһатын коллективтар педиатр быраас Аргунова Саргылана Эллэевнага, участкаы медсестэрэ Сивцева Мария Эллэевна уонна кинилэр дьэ кэргэтиригэр тапталлаах ийэлэрэ, эбээлэрэ СИВЦЕВА Мария Филипповна ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.
Убаастыр санаспытыгар Аргунова Саргылана Эллэевнага, кини биһиргэ төрөөбүттэригэр таптыр ийэлэрэ, эбээлэрэ СИВЦЕВА Мария Филипповна соһумардык күн сириттэн сэтгэнийн 23 күнүгэр барытынан дириг кутурбаммытын тиэрдэбит. Дьюкуускайтан Кузьминнар, 1 Хомуустаахтан Аргуновтар, Тороковтар	«Хатын Арыы нэһилиэгэ» МТ дьаһалтата, нэһилиэк сэбиэтэ, ветеранарын сэбиэтэ, общественноһа, Аппааны олохтооё, үлэ ветерана СИВЦЕВА Мария Филипповна соһумардык олохтон туораабытынан олооругар, сиэннэригэр, бары чугас аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.
Күндү дьүөгэбит, Аппааны олохтооё СИВЦЕВА Мария Филипповна соһучу ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан олооругар, сиэннэригэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит. Дьүөгэлэр Мария Решетникова, Дария Томская, Татьяна Есеева, Анфиса Соловьева, Александра Пермякова, Дария Никонова	Биһиргэ үөрэммит дьүөгэбитигэр, доборбутугар Аргунова Саргылана Эллэевнага, кини олооругар, кэргэнигэр, биһиргэ төрөөбүттэригэр тапталлаах ийэлэрэ, эбээлэрэ, үлэ ветерана СИВЦЕВА Мария Филипповна ыарахан ыарыттан соһумардык күн сириттэн барытынан дириг кутурбаммытын тиэрдэбит. Хатын Арыы оскуолатын 1998 с. выпусктара

Редактор В.Г. КАСЬЯНОВ
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура — **41496;** бухгалтерия — **41141;** факс — **41141;** редакционной- издательской ситим — **41332**

Тэрийэн таһарааччылар: СР Правительствота, «Нам улуунун «Энсиэли» хаһыат редакцията» автономнай учреждение. Сибээс, индивидуальным предпринимателям, эйгэлэригэр кэтээн көрүүгэ Федеральной сулуосна СР управлениетыгар 2012 с. олунньу 7 күнүгэр регистрациялаамыт нүөмэрэ — **ИИ №ТУ14-0216.**
Сурукка ааккытын-суолугутун, үлэтигин, дьэиэбит аадырыһын чопчу ыйың. Редакцияга кирибит суруктар төһөрүллүөттэр. **Автор этэрэ хаһыат санаатыһынын мэлдьи биер буолбат.**
“ЭНСИЭЛИ” - Нам улуунун хаһыата.
678380, Саха Республиката, Нам улууһа, Нам сэл., Заложной уул. 4.
E-mail: Namtsy41141@mail.ru; editor@namtsy.sakha.ru

«Энсиэли» хаһыат РИС талылына, таһылына уонна бэчээттиир сыагар бэчээттэнэ. **Аадырыһа:** Нам сэл. Заложная уул. N4 Формата А3. Кээмэй 1,5 бэчээт. лиис **Көһүл сыананан атыыланар**
Индекэ — 54889. Тираһа — 1856
Бэчээккэ илии баттанытын графига — 12:00 ч. 27.11.2012 с.
Бэчээккэ илии баттанна — 11:20 ч. 27.11.2012 с.